



**Opšti uslovi
pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekom
I –Uvod**

Član 1.

1. Crnogorski Telekom a.d. Podgorica, sa sjedištem u ul. Moskovska 29, Podgorica, „Opštim uslovima pružanja javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekom« (u daljem tekstu: Opšti uslovi) reguliše uslove pružanja i korišćenja usluga elektronskih komunikacija u mobilnoj mreži Crnogorskog Telekom a.d. Podgorica, kao davaoca usluga (u daljem tekstu: Davalac usluga) od strane fizičkog ili pravnog lica, označenog u pretplatničkom ugovoru kao pretplatnik usluga (u daljem tekstu, zavisno od konteksta: korisnik ili pretplatnik).
2. Korisnikom usluga u smislu ovih Opštih uslova smatra se fizičko lice ili pravno lice koje koristi ili zahtijeva korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga.
3. Pretplatnikom u smislu ovih Opštih uslova smatra se fizičko lice ili pravno lice koje sa davaocem usluga zaključi ugovor radi korišćenja javnih elektronskih komunikacionih usluga.
Pretplatnik pravno lice u smislu ovih Opštih uslova je i pravno lice koji po osnovu poslovne saradnje zaključi pretplatnički ugovor za potrebe korišćenja usluga mobilnih elektronskih komunikacija od strane pojedinačnog/pojedinačnih pretplatnika koji su u radno - pravnom ili drugom odnosu kod tog pravnog lica.
4. Korisnik po osnovu korišćenja javnih mobilnih elektronskih komunikacija usluga Crnogorskog Telekom vrši placanje ili putem ispostavljenog računa (postpaid korisnik) ili putem korisničkog vaučera, odnosno sa unaprijed dopunjenog računa (prepaid korisnik).
5. Odrebe ovih Opštih uslova se jednako odnose (u pripadajućem dijelu) kako na postpaid tako i na prepaid korisnike javnih mobilnih elektronskih komunikacija usluga Crnogorskog Telekom.
6. Ovi Opšti uslovi su donijeti u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (Sl.list CG br.40/13).

**II -Vrsta, opis i kvalitet usluga
Vrsta i opis usluga**

Član 2.

1. Ovi Opšti uslovi se odnose na pružanje usluga elektronskih komunikacija u mobilnoj elektronskoj komunikacionoj mreži Davaoca usluga u cilju korišćenja javnih govornih usluga mobilne telefonije (pozivanje i prijem poziva, SMS,MMS) i radi korišćenja širokopojsnog pristupa internetu (mobilni internet).
2. Davalac usluga svoje usluge nudi preko GSM/EDGE mreže koristeći opseg na 900/1800 MHz, UMTS/WCDMA mreže koristeći opseg na 2100MHz i LTE mreže koristeći opseg na 1800MHz, sve u skladu sa 3GPP standardima.

Kvalitet Usluge Davaoca usluga

Član 3.

1. Davalac usluga se obavezuje da se stara o kvalitetu usluga koje pruža, te je u tom smislu ovlašten da preuzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluga. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku prije zaključenja Ugovora, a shodno pozitivnim propisima, da na uvid informacije o izmjerenim vrijednostima parametara kvaliteta usluga. Ove informacije su Pretplatniku dostupne u svim prodajnim mjestima Davaoca usluga, kao i na web adresi: <http://www.telekom.me/izvjestaj-o-vrijednostima.nspj>. Minimalni nivo kvaliteta usluge koji Telekom nudi Pretplatniku je definisan Ugovorom.
2. Davalac usluga obezbjeđuje ispravan i nesmetan rad mreže. U tu svrhu Davalac usluga će redovno održavati svoje mrežne kapacitete. U svrhu sprečavanja zagušenja u mreži Davalac usluga će preduzimati najveće napore i vršiti planiranje i dimenzioniranje mreže i druge odgovarajuće metode u cilju postizanja kvaliteta korišćenja mrežnih resursa. U periodima kada, i pored preduzetih mjera, dođe do zagušenja mreže moguće je da Pretplatnik neće imati konstantan pristup usluzi. Po tom osnovu Pretplatnik ima pravo da zahtijeva refundaciju shodno članu 17.
3. Davalac usluga se obavezuje da pretplatnika, prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa, obavijesti da nema obavezu i mogućnost da cijeli naseljeni prostor teritorije Crne Gore pokrije signalom tj da postoje područja teritorije Crne Gore koji nisu pokriveni mrežom. Pretplatnik se o pokrivenosti naseljenog prostora Crne Gore mrežom Davaoca usluga može informisati na web stranici <http://www.telekom.me/pokrivenost.nspj>.
4. Shodno navedenom, prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa Davalac usluga će pretplatnika informisati da postoji mogućnost da usluga ne bude dostupna u svako vrijeme i na svakom mjestu.
5. Davalac usluga nije odgovoran za bilo kakve smetnje i/ili ograničenja korišćenja usluge zbog događaja koji se smatraju »višom silom« (na primjer: rat, poplava, štrajk itd.) ili zbog nestanka električne energije na strani pretplatnika ili pozvanog broja ili zbog događaja za koje je odgovoran pretplatnik i/ili treća strana, niti je obavezan da obezbijedi alternativnu uslugu i/ili da snosi bilo kakvu štetu koju Pretplatnik pretrpi po tom osnovu.
6. Zbog karakteristika tehnologije koja se koristi za pružanje usluge širokopojsnog pristupa internet, Davalac usluga ne garantuje dostizanje maksimalne brzine interneta za tu tehnologiju. Ostvarena brzina širokopojsnog interneta zavisi od tehnologije koju operator nudi, izbora terminalne opreme, broja korisnika koji dijele resurse bazne stanice, kao i uslova za prostiranje signala (nesmetana optička vidljivost, blizina bazne stanice i vremenski uslovi).
7. Davalac usluga će pretplatnika prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa informisati da pretplatnički odnos uključuje usluge mobilne komunikacije na unutrašnjoj i inostranim mrežama sa kojima Davalac usluga ima zaključene ugovore u roamingu. Pretplatnik sa listom roming partnera i njihovim uslugama može upoznati putem Ponude, kao i na web stranici Davaoca usluga www.telekom.me. Upotreba inostrane mreže regulisana je propisima inostranog operatora.
8. Davalac usluga ne odgovara za pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost ponuđene usluge u drugim komunikacionim mrežama ili podataka o razgovorima evidentiranim od strane drugog komunikacionog operatora.

Usluge drugih lica koja se pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga

9. Davalac usluga ne snosi odgovornost za kvalitet i sadržaj roba i usluga koje druga lica (pravna ili fizička) pružaju posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga. Davalac usluga je odgovoran za kvalitet veze svoje komunikacione mreže.
10. Davalac usluga je dužan da drugo lice iz prethodnog stava ugovorom obaveže da date usluge može pružati korisniku isključivo po zahtjevu korisnika i po prethodnom dobijanju njegove saglasnosti.
11. Troškovi korišćenja usluga drugih lica (pravna ili fizička) posredstvom komunikacione mreže Davaoca usluga se fakturišu putem računa Davaoca usluga.
12. Davalac usluga je dužan da u slučaju prigovora korisnika po osnovu iznosa računa za usluge iz prethodnog stava, zatim kvaliteta i sadržaja tih usluga, omogući korisniku nesmetano korišćenje svojih komunikacionih usluga koje su obezbijeđene saglasno ovim Opštim uslovima. Davalac usluga će prilikom donošenja odluke po predmetnom prigovoru tražiti od pružaoca tih usluga detaljan izvještaj u vezi usluge na koju se odnosi dati prigovor.
13. Davalac usluga će svoje usluge obezbijediti saglasno prethodnom stavu ukoliko je korisnik platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjeseca računa.



Član 4.

Korišćenje mobilne mreže:

1. Pretplatnički odnos po ovim Opštim uslovima uključuje usluge mobilnih komunikacija u unutrašnjoj i inostranim mrežama sa kojima Davalac usluga ima zaključene ugovore u roamingu.
2. Korišćenje usluga inostrane mobilne komunikacione mreže Davalac usluga naplaćuje od pretplatnika u korist inostranog roaming partnera, te je pretplatnik upoznat da postoji mogućnost kašnjenja sa obračunom usluga ostvarenih u roamingu.
3. Davalac usluga je dužan i ovlašćen je da preduzima sve aktivnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta usluga, ali i da uvodi restrikcije radi obezbjeđenja zadovoljavajućeg funkcionisanja i održavanja mreže ili radi sprječavanja zloupotrebe mreže.
4. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da pretplatnik narušava sigurnost rada mreže, odnosno da istu zloupotrebljava na način definisan članom 8 i članom 9 ovih Uslova, Davalac usluga je ovlašćen da bez prethodne najave privremeno ili trajno prekine pružanje usluga, s tim što će o prekidu obavijestiti pretplatnika u najkraćem mogućem roku.
5. Davalac usluga je ovlašćen da suspenduje korisnički odnos ako pretplatnik koristi opremu koja nema potrebna odobrenja, da ograniči ili onemogući odlazne pozive sa opreme koji ometaju funkcionisanje mreže ili, ako je to neophodno da bi se obezbijedilo redovno funkcionisanje mreže, da raskine korisnički odnos, s tim što će prije raskidanja korisničkog odnosa pismeno obavijestiti pretplatnika o razlozima raskida.

III - Način i uslovi zasnivanja, trajanje, prenos, produženje, raskid i prestanak pretplatničkog ugovora i naknade za raskid Ugovora prije isteka Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Član 5.

1. Davalac usluga se obavezuje da podnosiocu zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja, ukoliko je to tehnički moguće, omogući pristup svojoj mreži i servisima. Ovako utvrđeni rok se produžava u slučaju nastupanja okolnosti više sile ili kašnjenja pretplatnika u ispunjenju preuzetih obaveza. Pretplatnik je u obavezi da radi korišćenja komunikacionih usluga Davaoca usluga obezbijedi terminalnu opremu koja ispunjava propisane tehničke uslove predviđene zakonom., kao i karakteristike mreže iz člana 2 ovih Opštih uslova. Tehničke karakteristike mreže i tehničke karakteristike opreme koja se može priključiti na istu radi korišćenja izabrane usluge, su date na web adresi www.telekom.me uredjaji i Pretplatnik se sa istim može upoznati prije zaključenja Ugovora. O navedenom se Pretplatnik može informisati i pozivom na broj koji je istaknut na datoj internet stranici. Prilikom izbora opreme Pretplatnik mora voditi računa o navedenom, te u slučaju nepodudarnosti dužan je da izvrši prilagođavanje operativnog sistema sopstvene opreme. Davalac usluga je dužan da i opremu koju nudi Pretplatniku i njene tehničke karakteristike objavi na datoj internet adresi. Davalac usluga je dužan uz opremu koju nudi isporučiti Pretplatniku i upustvo za upotrebu na crnogorskom jeziku, kao i garantni list za isti. Pretplatnik je dužan da se pridržava upustava o korišćenju opreme.
2. Pretplatnički odnos koji podrazumjeva plaćanje usluga po osnovu ispostavljenih računa, uz pretpostavku postojanja tehničkih mogućnosti, može zasnovati fizičko ili pravno lice koje prihvati ponudu Davaoca usluga i zaključi pretplatnički ugovor sa Davaocem usluga (u daljem tekstu: Ugovor. Pretplatnički odnos će se smatrati zaključenim danom obostranog potpisivanja pretplatničkog ugovora. Prava i obaveze po osnovu pretplatničkog odnosa počinju teći danom aktivacije pretplatnikove SIM-kartice, odnosno aktivacije usluge od strane Davaoca usluga.
3. Sastavni dio Ugovora čini ponuda Davaoca usluga koja sadrži specifikaciju usluge Davaoca usluga sa uslovima i načinom njenog korišćenja (u daljem tekstu: ponuda).
4. Izmjene i dopune Ugovora će se vršiti zaključivanjem aneksa Ugovora koji će činiti njegov sastavni dio.
5. Davalac usluga ima pravo da odbije zahtjev i zaključenje Ugovora iz sledećih razloga: ako zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa nije uredno popunjen, odnosno potpisan od strane podnosioca zahtjeva; ako podnosilac zahtjeva ne dostavi i/ili ne pruži na uvid identifikaciona dokumenta; ako je Davalac usluga raskinuo pretplatnički odnos zasnovan u ranijem periodu zbog povrede ugovornih odredbi od strane podnosioca zahtjeva; ako je podnosilac zahtjeva maloljetna osoba ili osoba ograničene ili bez poslovne sposobnosti a nema valjano odobrenje zakonskog zastupnika ili ima nedostataka u punomoćju za zastupanje; ako su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnosioca zahtjeva netačni.
6. Zaključenjem pretplatničkog ugovora, odnosno aktiviranjem SIM kartice pretplatnik stiče pravo korišćenja usluga mobilnih komunikacija i dodatnih usluga Davaoca usluga u mobilnoj mreži u Crnoj Gori i inostranim mrežama sa kojima Davalac usluga ima zaključene odgovarajuće ugovore.
7. Ugovorom o korisničkom odnosu za prepaid mobilnu mrežu (u daljem tekstu: prepaid ugovor) Davalac usluga i korisnik uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga mobilne telefonije i interneta. Davaoca usluga na prepaid osnovi, a putem prepaid tarifnog paketa izbranog od strane prepaid korisnika i koji plaćanje za isto vrši sa unaprijed dopunjenog računa. Prepaid ugovor se smatra zaključenim danom kupovine prepaid tarifnog paketa i potpisivanja obrasca za registraciju, a prava i obaveze po istom teku od dana aktiviranja SIM /DATA kartice. Potpisivanjem obrasca za registraciju korisnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem prepaid ugovora i ponudom za izabrani paket koja čini njegov sastavni dio, te da iste u cjelosti prihvata. Korisnik se sa prepaid ugovorom i ponudom može upoznati na internet stranici Davaoca usluga www.telekom.me ili iste može, bez naknade, preuzeti, u štampanoj formi, u poslovnicama Davaoca usluga. Korisnik kupuje prepaid tarifni paket koji sadrži: informativnu brošuru koja sadrži osnovne informacije o načinu korišćenja usluga na prepaid osnovi (aktiviranje, tarifni modeli, dopuna i provjera računa, način preuzimanja prepaid ugovora/ponude u poslovnicama Davaoca usluga i dr.), kao i SIM karticu. Korisnik pokreće proceduru uključivanja SIM kartice na mobilnu mrežu Davoca usluga na način uređen ovim Opštim uslovima i prepaid ugovorom.

SIM kartica

7. Nakon zaključenja Ugovora Davalac usluga predaje pretplatniku SIM karticu i pokreće proceduru uključivanja na mobilnu mrežu.
8. Informacije o PIN-kodu i PUK-kodu daju se pretplatniku u zaštićenom omotu. Podaci o PIN-kodu i PUK-kodu su tajni i treba ih, radi sprečavanja eventualne zloupotrebe, čuvati odvojeno od SIM kartice.
9. Pretplatnik će se smatrati direktno odgovornim za svaku zloupotrebu ili neovlašćeno korištenje SIM kartice kao i PIN i PUK kodova.
10. Pretplatnik se obavezuje da Davaoca usluga obavijesti u slučaju oštećenja, gubitka ili kradje SIM-kartice u najkraćem roku uz obavezno navodjenje identifikacionih podataka (korisnički broj, PIN-kod...) radi utvrđivanja vjerodostojnosti prijave.
11. U slučaju gubitka ili kradje SIM-kartice pretplatnik se obavezuje prijavu potvrditi pismenim putem u roku od 2 radna dana od dana poziva u kojem slučaju neće biti obavezan snositi troškove korišćenja SIM-kartice nakon poziva službe Davaoca usluga.

Postupak aktiviranja dodatnih usluga, servisa i korisničkih paketa

12. Pretplatnik tokom perioda trajanja Ugovora može podnijeti zahtjev za aktiviranje i dodatnih usluga za servise iz člana 2, kao i korisničke pakete iz ponude Davaoca usluga. Po zahtjevu Pretplatnika i sa danom aktivacije tražene dodatne usluge servisa ili korisničkog paketa zaključuje se i ankes Ugovora (izmjene i dopune postojećeg Ugovora). Dokaz da je zahtijevao aktiviranje dodatne usluge, ukoliko isti nije podnijet u pisanoj formi, Davalac usluga će obezbijediti Pretplatniku po njegovom zahtjevu.

Dopuna prepaid računa

13. Korisnik može da izabere i kupi kod Davaoca usluga prepaid paket iz aktuelne ponude sa određenom vrijednošću prepaid računa i da vrši dopunu istog. Dopunu prepaid računa korisnik može da vrši putem korisničkog vaučera ili na drugi način (određen ponudom za izabrani paket): **elektronskom** dopunom putem POS terminala, Web dopunom na adresi <http://telekom.me/webshop-prepaid-dopuna.nsp>, Extra TV dopuna, platomati, bankovni



automati (J&A banking, europayment...), dopuna Prepaid2Prepaid (sa prepaid računa na prepaid račun), Postpaid2Prepaid (sa postpaid računa na prepaid račun).

14. Novčana vrijednost korisničkog vaučera (koja je naznačena na vaučeru) ili – drugog načina izvršene dopune prepaid računa dodaje se na račun korisnika i korisnik može da koristi usluge Davaoca usluga u novčanoj vrijednosti koja se nalazi na prepaid računu korisnika.

15. Davalac usluga će korisnika prilikom izvršene dopune prepaid računa upoznati i sa rokom upotrebe dopune izvršene korisničkim vaučerom ili drugim načinom dopune. Rok upotrebe korisničkog vaučera ili drugog načina dopune počinje teći od dana izvršene dopune prepaid računa. Ako u roku vazenja korisničkog vaučera ili druge izvršene dopune dodje do dopunjavanja računa novim korisničkim vaučerom ili drugom dopunom, primjenjivaće se rok upotrebe vaučera, odnosno izvršene dopune koja ističe kasnije. Ako se vrijednost na prepaid računu korisnika iskoristi prije isteka roka upotrebe vaučera, odnosno izvršene dopune, a korisnik ne dopuni račun tada neće moći koristiti uslugu. Ako rok upotrebe vaučera, odnosno dopune istekne bez obzira na stanje računa korisnika, korisnik neće moći koristiti uslugu sve dok ponovo ne dopuni račun. Ukoliko korisnik ne dopuni račun tokom perioda vazenja navedenog u ponudu datog prepaid tarifnog paketa Davalac usluga po tom osnovu nema obavezu da korisniku izvrši povraćaj preostale cijene prepaid paketa ili isplati bilo koju drugu naknadu po osnovu neiskorištenih resursa predmetnog prepaid paketa.

16. Davalac usluga utvrđuje vrijednost prepaid tarifnog paketa, korisničkog vaučera i vrijednost ostalih dopuna prepaid računa (minimalna i maksimalna vrijednost) o čemu će blagovremeno obavijestiti korisnika na način uređen članom 13 ovih Opštih uslova. Rok za korišćenje kredita sa prepaid računa, kao i period važnosti dodijeljenog broja Davalac usluga definiše ponudom za dati prepaid tarifni paket.

IV Period trajanja Ugovora i produženje

Član 6.

1. Davalac usluga i pretplatnik mogu zaključiti Ugovor na neodređeno vrijeme sa ili bez minimalnim periodom trajanja pretplatničkog odnosa, odnosno Ugovora ili na određeno vrijeme za period ne duži od dvije godine. Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa počinje od dana aktiviranja usluge. Minimalni period određuje Davalac usluga ponudom i iste čine sastavni dio Ugovora.

2. Pretplatnik može zaključiti Ugovor i na određeno vrijeme u maksimalnom trajanju od godinu dana po datoj ponudi Davaoca usluga.

3. Nakon zaključenja Ugovora Davalac usluga predaje pretplatniku primjerak Ugovora sa ponudom i SIM karticu

4. U slučaju da je pretplatnik iskazao potrebu da nastavi da koristi ugovorene usluge i po isteku ugovorenog perioda (za Ugovor zaključen na određeno vrijeme) dužan je da o istom obavijesti Davaoca usluga u pisanoj formi 30 dana prije isteka ugovorenog perioda i čime će taj ugovor nastaviti da važi na neodređeno vrijeme.

Prenos pretplatničkog odnosa

Član 7.

1. Pretplatnički odnos se može prenijeti na drugo pravno ili fizičko lice ako novi pretplatnik nastavi korišćenje date SIM kartice i korisničkog broja Davaoca usluga uz promjenu ličnih podataka. Pod ličnim podacima se podrazumijevaju naziv/ime pretplatnika, adresa, broj lične karte/ pasoša/PIB-PDV i dr.

2. Zahtjev za prenos pretplatničkog odnosa se podnosi na važećem obrascu Davaoca usluga.

3. Davalac usluga će izvršiti prenos pretplatničkog odnosa pod uslovom da su izmirena sva potraživanja nastala po osnovu prethodnog pretplatničkog odnosa uz pretpostavku da ne postoje razlozi za odbijanje zaključenja Ugovora iz člana 5 stav 5 ovih Opštih uslova.

Ograničenje usluga pretplatniku

Član 8.

1. Davalac usluga može ograničiti pristup svojim uslugama, odnosno pretplatnika isključiti i raskinuti Ugovor, ukoliko pretplatnik nije izmirio dospelje obaveze ili je prekršio druge uslove utvrđene Ugovorom, kao i u slučaju uznemiravanja drugih korisnika i zloupotrebe poziva prema brojevima hitnih službi.

2. Pored ograničenja iz prethodnog stava Davalac usluga takođe ima pravo da privremeno prekine pružanje usluga u slučaju da:

- Pretplatnik narušava sigurnost rada mobilne mreže Davaoca usluga,
- Pretplatnik ne prijavi zloupotrebu usluga od strane trećih lica,
- Pretplatnik zloupotrebljava ili omogućava trećim licima zloupotrebu usluga Davaocu istih,

3. Prilikom utvrđivanja povrede obaveze iz Ugovora Davalac usluga će na pouzdan način upozoriti pretplatnika i odrediti primjeren rok, a zavisno od učinjene povrede, za otklanjanje nepravilnosti, odnosno za izmirenje potraživanja. U suprotnom će pretplatnika trajno isključiti i raskinuti pretplatnički odnos. Davalac usluga nije dužan da pretplatnika prethodno obavijesti ukoliko povreda predstavlja ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušava sigurnost i integritet mreže.

4. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama Davalac usluga će obezbijediti dolazne pozive i dostup hitnim službama, osim ukoliko bi to predstavljalo ozbiljnu prijetnju za bezbjednost i zdravlje ljudi ili narušavanje sigurnost i integritet mreže.

5. Za vrijeme privremenog ograničenja pristupa uslugama pretplatnik plaća mjesečnu naknadu za paket koji koristi.

6. Po prestanku razloga za ograničenje Davalac usluga će pretplatniku ponovo omogućiti korišćenje komunikacionih usluga. Za ponovno uključenje Pretplatnik plaća iznos utvrđen Cjenovnikom Davaoca usluga.

7. Davalac usluga ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati pretplatniku zbog privremenog isključenja.

8. Pretplatnik nema pravo da zahtijeva naknadu bilo kakve štete nastale kao posljedica privremenog ograničenja pristupa uslugama.

Raskid i prestanak pretplatničkog ugovora

Član 9.

1. U slučaju da Pretplatnik ne plati obaveze za izvršene usluge saglasno članu 11 ovih Opštih uslova Davalac usluga može trajno prekinuti pružanje usluga.

2. Davalac usluga ima pravo da jednostranom izjavom volje raskine Ugovor u skladu sa ovim Opštim uslovima i u slučaju da:

- Pretplatnik koristi usluge suprotno odredbama Opštih uslova, Ugovora i pozitivnih propisa,
- Pretplatnik koristi neodobrenu opremu, odnosno opremu koja ne ispunjava uslove propisane pozitivnim zakonskim propisima (ne ispunjava uslove zaštite i bezbjednosti korisnika i drugih lica i zaštite životne sredine, ako se njenom upotrebom ne omogućava efikasna upotreba frekvencijskog spektra, odnosno ako izaziva štetne smetnje, kao i ukoliko ne ispunjava druge uslove po Zakonu o elektronskim komunikacijama i članu 5).
- Pretplatnik upotrebom SIM kartice dovodi u pitanje sigurnost mreže,
- Davalac usluga naknadno utvrdi da su lični podaci o pretplatniku netačni a pretplatnik te podatke ne ispravi u roku od 30 dana po prijemu obavještenja od strane Davaoca usluga.

3. Ukoliko je nad pretplatnikom pokrenut stečajni postupak Davlac usluga ima pravo na jednostrani raskid pretplatničkog odnosa. Davalac usluga će shodno odredbama pozitivnih propisa koje se odnose na stečaj omogućiti korištenje brojeva koje odredi stečajni upravnik.

4. Ako je pretplatnik podnio prigovor, odnosno žalbu u pogledu visine iznosa na računu ili u pogledu izvršavanja pojedinih prava, a isti je u roku platio nesporni dio računa ili iznos koji odgovara prosječnoj vrijednosti posljednja tri mjesečna računa, Davalac usluga neće preduzeti mjere ograničenja pristupa svojim uslugama iz prethodnog člana do konačne odluke Agencije. Do konačne odluke Agencije Davalac usluga neće uskratiti pružanje usluga i pristup i korišćenje brijeva hitnih službi i besplatnog broja službe za korisnike.



5. Ako pretplatnik nije platio nesporni dio računa u ostavljenom roku ili nastavi da postupa suprotno odredbama Ugovora ili ne postupi po konačnoj odluci Agencije, Davalac usluga će trajno isključiti pretplatnika i prekinuti sa pružanjem svih usluga. Ugovor se od tog trenutka smatra jednostrano raskinutim.
6. Pretplatnik može raskinuti Ugovor sa Davaocem usluga u bilo kojem trenutku jednostranom izjavom volje datoj u pisanoj formi. Pretplatnik je dužan da zahtjev za raskid Ugovora lično podnese nadležnoj službi Davaoca usluga ili ovlaštenom zastupniku Davaoca usluga. Korisnik koji usluge mobilne mreže Davaoca usluga koristi na prepaid osnovi i po tom osnovu zaključen prepaid ugovor može isti raskinuti u bilo kojem trenutku.
7. Isto lice ima pravo da zaključi novi Ugovor tek nakon izmirenja obaveza po ranijem ugovoru.

Naknada za raskid Ugovora prije vremena

Član 10.

1. U slučaju otkaza Ugovora od strane pretplatnika prije isteka perioda definisanog Ugovorom, pretplatnik je dužan da Davaocu usluga plati mjesečne naknade za preostali period na koji je Ugovor zaključen ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za pretplatnika. Navedene naknade pretplatnik nije u obavezi da plati ukoliko je do raskida Ugovora došlo iz razloga što Davalac usluga nije u mogućnosti da ispuni ugovorene obaveze, kao i u slučaju kada izmjene korišćenja usluga nepovoljnije za pretplatnika u odnosu na ugovorene uslove i cijene.
2. U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davaoca usluge, odnosno od trenutka prekida pružanja usluga shodno prethodnom članu Davalac usluga ima pravo da od pretplatnika zahtijeva samo plaćanje potraživanja koja su nastala u periodu do raskida Ugovora uključujući i naknade u visini cijena proizvoda odnosno popusta na proizvode i usluge koje je pretplatnik ostvario do dana raskida.

IV - Cjenovnik usluga, račun i način plaćanja

Član 11.

1. Cijene usluga se definišu cjenovnikom Davaoca usluga. Cjenovnik sadrži cijene pojedinih usluga, paketa usluga, dodatnih usluga, kao i način obračuna usluga.
2. Davalac usluga zadržava pravo na izmjenu cijena svojih usluga. Davalac usluga je dužan da u slučaju promjena cijena usluga o tome obavijesti pretplatnika na način uređen članom 13 ovih Opštih uslova.
3. Roving cijene su date u Ponudi, a Pretplatnik se o istim može informisati i prije korišćenja istih na web stranici Davaoca usluga www.telekom.me.
4. Davalac usluga se obavezuje da preko posebne web stranice na svom zvaničnom sajtu (www.telekom.me) drži objavljen cjenovnik, o čemu se sam pretplatnik može redovno informisati, kao i da ga pretplatnicima učini dostupnim u svojim poslovnica.
5. Davalac usluga je dužan da izda propisan račun, bez naknade, za pružene usluge koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pružene usluge ili račun koji nije razdvojen po stavkama, ako to pretplatnik zahtijeva.
6. Račun za izvršene usluge Davalac usluga će pretplatniku - pravnom licu, koji usluge po Ugovoru koristiti za potrebe određenog broja pojedinačnih pretplatnika koji su kod njega u radno – pravnom ili drugom odnosu, ispostaviti kao zbirni račun za iznos duga koji je Ugovorom preuzeo za pojedinačne pretplatnike (limit), a standardni račun istom pojedinačnom pretplatniku za iznos duga preko iznosa do kojeg se pretplatnik - pravno lice Ugovorom obavezao.
7. Pretplatnik i pretplatnik - pravno lice i pojedinačni pretplatnik su saglasni da preuzimaju obavezu blagovremenog izmirenja obaveza po ispostavljenim računima, a u skladu sa ovim Opštım uslovima.
8. Pretplatnik-pravno lice i pojedinačni pretplatnik su upoznati da za slučaj da pojedinačni pretplatnik blagovremeno ne izmiri svoja dugovanja saglasno ovom članu, Davalac usluga zadržava pravo da privremeno, odnosno trajno suspenduje korišćenje SIM kartice obezbijedene po Ugovoru koji je zaključen između pojedinačnog pretplatnika i Davaoca usluga.
9. Račun za komunikacione usluge se može dostavljati pretplatniku putem pošte ili, po njegovom zahtjevu, elektronskim putem (račun u elektronskoj formi). Pretplatnik pisanim putem podnosi zahtjev za dostavu računa u elektronskoj formi i to na propisanom obrascu Davaoca usluga ili zahtjevom koji je elektronski upućen Davaocu usluga. Bez obzira da li je račun dostavljen u pisanoj ili elektronskoj formi, račun se smatra dostavljenim sedmi dan od dana izdavanja računa, koji je naznačen na račun.
10. Ukoliko pretplatnik odustane od zahtjeva za dostavu računa elektronskim putem dužan je da o istom blagovremeno obavijesti Davaoca usluga, podnošenjem zahtjeva za dostavu računa putem pošte.
11. Davalac usluga račun za komunikacione usluge neće dostavljati na adresu Pretplatnika naznačenu za dostavljanje računa ukoliko je isto Pretplatnik zahtijevao. Pretplatnik dati zahtjev može podnijeti pisanim putem na obrascu propisanom od strane Davaoca usluga ili u drugoj formi koja može da se sačuva kao trajni zapis. Dati zahtjev Pretplatnik može opozvati u bilo kojem trenutku, Davalac usluga će u datom mjesecu Pretplatniku pozivom, SMSom ili pisanim obavještenjem pružiti informacije o predmetnom račun, kao i o mogućnosti preuzimanja istog u prodajnim mjestima Davaoca usluga.
12. Pretplatnik se obavezuje da uredno i blagovremeno plaća račun za korišćenje usluge, te da iznos novčane obaveze iz računa izmiri u roku od 8 dana po prijemu računa. Smatraće se da je 7 (sedmi) dan od dana izdavanja (naznačen na račun) dan prijema računa. Pretplatnik račun iz stava 11 ovog člana može da izmiri ili po preuzimanju istog u prodajnom mjestu Davaoca usluga ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog računa. 13. Nakon isteka roka za izmirenje obaveze iz prethodnog stava, ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pismenog obavještenja.
14. Ukoliko pretplatnik ne izmiri račun u roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, Davalac usluga će pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive i ostale servise (SMS, MMS, GPRS,... itd), obavještavajući ga na pouzdan način o razlozima za isto.
15. Ukoliko pretplatnik ne izmiri dospjelo potraživanje u roku od 20 dana od dana privremenog isključenja, Davalac usluga može trajno prekinuti pružanje usluga.
16. Ukoliko pretplatnik u roku izvrši svoje obaveze Davalac usluga će ponovo aktivirati uslugu. Za ponovno aktiviranje usluge pretplatnik je dužan da Davaocu usluga plati naknadu definisanu važećim Cjenovnikom.

V - Prava, obaveze, odgovornosti i ograničenja pretplatnika

Član 12.

1. Korisnik ima pravo na: pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži u roku od 8 dana od dana prijema zahtjev nesmetano korišćenje javnih elektronskih komunikacionih usluga, ugovorenog kvaliteta, raspoloživosti i sigurnosti, po javno dostupnim cijenama; račun, detaljno iskazan po odvojenim stavkama, koji omogućava jasan uvid u stavke i provjeru obračunatog iznosa za pruženu uslugu, ili račun koji nije razdvojen po stavkama, ako je to zahtijevao; zaštitu tajnosti elektronskih komunikacija, u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuje tajnost podataka, zaštita podataka o ličnosti i zaštita neobjavljenih podataka i ostvarivanje i drugih prava, u skladu sa ovim Opštım uslovima i pozitivnim propisima.
2. Pored prava iz prethodnog stava Pretplatnik svojim potpisom na Ugovoru potvrđuje da je upoznat da može da zatraži vanredni račun prije završetka obračunskog perioda; može da zahtijeva, bez naknade, detaljnije raščlanjen račun u formi koja omogućava kontrolu utroška (listing), s tim što su fizička lica tom prilikom dužna da prilože ličnu kartu radi identifikacije, a pravna lica pismeni zahtjev ovjeren pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Davalac usluga nije u obavezi da izda vanredni račun ili detaljne informacije u slučaju da su ti podaci nedostupni zbog isteka vremenskog perioda za njihovo čuvanje i po nalogu o zabrani izdavanja tih podataka datog od nadležnog organa u skladu sa zakonom.



Po zahtjevu pretplatnika Davalac usluga će, u granicama tehničkih mogućnosti, omogućiti mu zabranu prikazivanja broja kod pozvanog broja (identifikacija poziva). Pretplatnik je upoznat da se navedena zabrana ne odnosi na pozive koje Pretplatnik ostvari prema broju 112 i drugim brojevima hitnih službi.

3. Pretplatnik odgovara za tačnost ličnih podataka koje je dao prilikom zaključenja Ugovora i dužan je da obavijesti Davaoca usluga o svakoj promjeni navedenih podataka. Pod ličnim podacima u skladu sa ovim Opštim uslovima podrazumijeva se naziv/ime pretplatnika, adresa, broj lične karte/pasoša/PIB-PDV, e-mail adresa i dr.).

4. Pretplatnik se obavezuje da na odgovarajući način obavijesti Davaoca usluga o bilo kakvoj promjeni podataka odmah a najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene promjene.

5. Pretplatnik - pravno lice usluge po Ugovoru može da koristi za potrebe određenog broja pojedinačnih pretplatnika koji su kod njega u radno – pravnom ili drugom odnosu i može se obavezati na minimalni broj pojedinačnih pretplatnika po osnovu korišćenja usluga po Ugovorom prihvaćenoj ponudi. U slučaju da se minimalni broj pojedinačnih pretplatnika smanji ispod ugovorenog broja pretplatnik-pravno lice je dužan da taj broj dopuni do ugovorenog broja u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja opomene od strane Davaoca usluga.

6. Ukoliko pretplatnik ne postupi saglasno prethodnom stavu Davalac usluga zadržava pravo da ukine ili smanji popust definisan Ugovorom i ponudom.

7. Pretplatnik je dužan da blagovremeno prijavljuje smetnje na broj 1500 (fizičko lice) i broj 1515 (pravno lice), koji je dostupan 24 časa 7 dana u nedjelji za pomoć u rješavanju problema.

8. Pretplatnik je dužan da u cilju izbjegavanja neočekivanih, neželjenih troškova prilikom korišćenja opreme za mobilnu elektronsku komunikacionu mrežu u područjima Crne Gore u kojima postoji mogućnost preuzimanja signala inostranog roming operatora (jači signal) izvrši manualni izbor operatora, te vrši i redovnu kontrolu stanja na račun u slanjem SMS sa sadržajem: RACUN na broj.1467 ili pozivom na broj iz stava 8 ovog člana. Ukoliko Pretplatnik ne postupi u skladu sa ovom odredbom preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja nastalih po tom osnovu. Ukoliko Davalac usluga utvrdi da je Pretplatnik postupao u skladu sa ovom odredbom ali se odlucio da i dalje nastavi da koristi mrežu inostranog roming operatora(jači signal), Pretplatnik preuzima i obavezu izmirivanja potraživanja Davaoca usluga nastalih po tom osnovu.). Područja na kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatora (jači signal) čine područja koja nisu pokrivena signalom Davaoca usluga. O područjima koja su pokrivena signalom Davaoca usluga Pretplatnik se može informisati na web stranici www.telekom.me/postpaid-pokrivenost.nsp.

9. Pretplatnik je odgovoran za zloupotrebu ili neovlašćeno korištenje svoje SIM kartice kao i svojih PIN i PUK kodova.

10. Ukoliko pretplatnik ne primi račun isto ga ne oslobađa od obaveze plaćanja u propisanom roku, odnosno pretplatnik je u obavezi da zatraži prepis računa u ovlašćenim prodajnim mjestima Davaoca usluga.

11. Pretplatnik na način uređen Ugovorom daje Davaocu usluga saglasnost da podatke o pretplatniku može koristiti u svrhu određene datom izjavom koja čini sastavni dio Ugovora.

12. Pretplatnik ima pravo da njegovi lični podaci budu unijeti u imenik. Davalac usluga je dužan da uspostavi, objavi i ažurira imenik pretplatnika javno dostupnih telefonskih usluga, osim Pretplatnika koji je u pisanoj formi zahtijevao zabranu unošenja svojih podataka. Davalac usluga je dužan da Pretplatniku obezbijedi pravo na izmjene, dopune ili brisanje njegovih ličnih podataka iz imenika bez naknade.

13. Pravna lica ne mogu tražiti ograničenje unosa podataka u telefonski imenik koji služe za njihovu identifikaciju i komunikaciju.

VI-Obaveze, odgovornosti i ograničenja Davaoca usluga

Član 13.

1. Davalac usluga se obavezuje da pretplatniku omogući korišćenje usluge u skladu sa tehničkim propisima i standardima.

2. Davalac usluga ne odgovara za:

- pokrivenost signalom, kvalitet, sigurnost, ponuđene usluge u drugim telekomunikacionim mrežama u Crnoj Gori, ili za usluge evidentirane od strane drugog operatora mobilne mreže u područjima Crne Gore u kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatora (jači signal). O područjima na kojima postoji mogućnost preuzimanja signala drugog operatora (jači signal) pretplatnik se može informisati na način uređen članom 12 stav 8.
- marketinški ili neki drugi sadržaj informativnih usluga, npr. informativne usluge koje obezbjeđuju drugi operatori mimo Davaoca usluga, ali preko mobilne mreže Davaoca usluga shodno članu 3 ovih Opštih uslova. Davalac usluga je dužan da drugog operatora upozori da navedene marketinške i informativne usluge (putem SMS ili MMS, poziv) prema korisniku može da vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.

3. Davalac usluga se, shodno pozitivnim propisima, obavezuje na čuvanje svih podataka koji se odnose na ličnost pretplatnika i pružene usluge.

4. Davalac usluga se obavezuje da podatke o saobraćaju pretplatnika, čuva i obrađuje za potrebe utvrđivanja pretplatnikovog računa ili plaćanja interkonekcionih naknada.

5. Davalac usluga se obavezuje da obezbijedi da podaci o korisnicima ne budu dostupni drugim licima osim samom pretplatniku i licima koje pretplatnik ovlasti.

6. Davalac usluga će pružiti na uvid podatke o pretplatniku u slučaju zahtjeva nadležnog organa.

7. Davalac usluga nije ovlašćen za pružanje pomoći u obezbjeđivanju prava pretplatnika na zaštitu od zlonamjernih poziva i sl, ali će pretplatnika upoznati sa metodama i procedurama koje pretplatnik treba da preduzme u cilju obezbjeđivanja toga prava.

8. Davalac usluga u cilju zaštite od eventualnih troškova i štete koje pretplatnik korišćenjem usluga može prouzrokovati ima pravo da uvede ograničenja za određenu vrstu poziva ili drugu vrstu ograničenja.

9. Davalac usluga se obavezuje da uz opremu isporučenu po ponudom pretplatniku uruči, pored ostale pripadajuće dokumentacije (tehničko uputstvo, kao i uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku), i garanciju izdatu od strane proizvođača ili distributera. Prava po osnovu garancije pretplatnik će ostvarivati kod serviser a naznačenog na garantnom listu.

10. Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju pretplatnik može da pretrpi zato što nije mogao da ostvari pristup željenoj usluzi zbog događaja i okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče.

11. Davalac usluga je dužan da, najmanje 30 dana prije eventualnih izmjena uslova utvrđenih Ugovorom, o izmjeni, obavezno pisanim putem, na jasan, vidljiv i nedvosmislen način, kao i putem SMS-a kada je to moguće, obavijesti pretplatnika. U datom roku pretplatnik može otkazati Ugovor bez plaćanja naknada iz člana 10 stav 1 i bez otkaznog roka, ako su izmjene nepovoljnije u odnosu na ugovorene uslove i cijene.

12. Davalac usluga je dužan da, radi tačnog obračuna pružene usluge, tačno registruje podatke o pruženoj usluzi.

13. Davalac usluga je dužan da Ugovorom obaveže pretplatnika da upotrebu automatskih govornih uređaja, bez ljudskog posredovanja (pozivni automati) ili elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS za pozive prema korisniku, radi direktnog marketinga, vrši samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika. Davalac usluga je dužan da pretplatniku omogući selekciju dolazne elektronske pošte koja sadrži neželjene elektronske poruke ili štetan sadržaj, na brz i jednostavan način.

14. Davalac usluga je dužan da na svojoj web stranici objavi, na jasan način, adresu elektronske pošte za prijavu zloupotreba i da odgovori na svaki prigovor u vezi sa zloupotrebom elektronske pošte, u roku od osam dana od dana prijema tog prigovora putem elektronske pošte.

15. Davalac usluga će Ugovorom obavezati pretplatnika na zabranu slanja neželjenih elektronskih poruka, uključujući SMS ili MMS u skladu sa ovim stavom, kao i na preduzimanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja zloupotreba korisničkog naloga elektronske pošte.



16. Kada Davalac usluga primi dokaz da je pretplatnik poslao neželjenu elektronsku poruku ili da je korisnički nalog elektronske pošte bio zloupotrijebljen, utvrdiće činjenično stanje i u zavisnosti od stepena pričinjene zloupotrebe i upozoriti pretplatnika ili privremeno onemogućiti upotrebu korisničkog naloga elektronske pošte o čemu će, bez odlaganja, obavjestiti pretplatnika u pisanom obliku. Ako pretplatnik ponavlja kršenje obaveze iz ovog stava Davalac usluga ima pravo da postupi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

VII - Privremeno ograničenje usluga radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže

Član 14.

1. Davalac usluga može, bez saglasnosti korisnika, privremeno ograničiti, odnosno prekinuti pristup svojim uslugama, kada je to potrebno radi otklanjanja smetnji, redovnog održavanja i razvoja mreže.
2. U slučaju iz stava 1 ovog člana Davalac usluga je dužan da obavještjenje o privremenom ograničenju, odnosno prekidu pristupa uslugama objavi, jedan dan unaprijed, u sredstvima javnog informisanja i dostavi Agenciji, kao i hitnim službama, ako to utiče na njihov rad.
3. Davalac usluga je dužan da o ograničenju odnosno prekidu pristupa uslugama dužem od šest sati, neposredno obavijesti i korisnike, na odgovarajući način.
4. U slučaju ograničenja odnosno prekida usluge iz stava 1 ovog člana, Davalac usluga je dužan da umanjí mjesečnu naknadu korisniku srazmjerno trajanju ograničenja odnosno prekida usluge.

VIII - Pravo pretplatnika na ograničenje potrošnje i obavještjenje o stanju potrošnje

Član 15.

1. Na zahtjev pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatno ograničenje potrošnje za obračunski period.
2. Na zahtjev pretplatnika Davalac usluga je dužan da omogući besplatnu zabranu odlaznih poziva prema određenom broju ili grupi brojeva, odnosno slanje i primanje SMS-a i multimedijalnih poruka (MMS) na određene ili sa određenih vrsta brojeva.
3. Pretplatnik koji više od dva puta u toku kalendarske godine zahtijeva aktiviranje navedenih usluga dužan je da Davaocu usluga plati naknadu definisanu važećim cjenovnikom,
4. Davalac usluga je dužan da pretplatniku dostavlja besplatna obavještenja putem telefonskog poziva ili SMS-a, ako dođe do potrošnje koja je iznad prosjeka potrošnje pretplatnika za posljednja tri mjeseca i da vodi evidenciju o dostavljenim obavještenjima.
5. Davalac usluga je dužan da, na zahtjev pretplatnika, dostavi stanje trenutne potrošnje, koje nije starije od šest sati, a za komunikacije u romingu u posljednja 24 sata.

IX - Mogućnost pozivanja jedinstvenog evropskog broja 112 i drugih brojeva hitnih službi i ograničenja poziva prema tim brojevima

Član 16.

1. Davalac usluga je dužan da putem poziva ili SMS –a, omogući Pretplatniku besplatan pristup jedinstvenom evropskom broju "112" i drugim brojevima hitnih službi. Davalac usluga je dužan da omogući hitnim službama prikazivanje ličnih podataka o pretplatniku, broju sa kojeg je ostvaren poziv, vremenu i trajanju poziva, Podatke o lokaciji sa koje je poziv upućen, Davalac usluga će pružiti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.
2. Davalac usluga nije odgovoran za štetu koju pretplatnik može da pretrpi zato što nije mogao da ostvari pristup navedenom broju zbog okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče (viša sila), uključujući i nestanak električne energije bilo na strani korisnika usluga ili na strani pozivanog broja.

X - Refundiranje sredstava u slučajevima kada nije ispunjen ugovoreni nivo kvaliteta ili kada Davalac usluga svojom greškom nije omogućio korišćenje usluga

Član 17.

1. Ukoliko je Pretplatnik podnio prigovor na kvalitet usluge Davalac usluga neće obračunavati mjesečnu pretplatu za onoliko dana koliko Pretplatnik nije mogao koristiti ugovorenu uslugu.
2. Nepokrivenost mrežom po članu 3 ne smatra se lošim kvalitetom pružanja usluga koje podliježe obavezí refundiranja.
3. Pretplatnik koji je podnio prigovor na kvalitet usluga ima pravo na naknadu štete isključivo ako je od strane Davaoca usluga ili drugog nadležnog organa utvrđeno da je dati kvalitet niži od ugovorenog.
4. Davalac usluga nije dužan da obešteti pretplatnika, ako je do lošeg kvaliteta pružanja usluga ili ograničenja pristupa mreži ili usluzi došlo zbog okolnosti na koje Davalac usluga nije mogao da utiče (događaji nastali kao posljedica više sile, nestanak električne energije kod pozvanog broja i sl.).

XI - Postupak za rješavanje prigovora i odlučivanje po prigovorima korisnika

Član 18.

1. Pretplatnik ima pravo prigovora na pristup i kvalitet usluga, kao i na visinu ispostavljenog računa. Prigovor po pitanju pristupa i kvaliteta Pretplatnik podnosi odmah po utvrđivanju datih okolnosti, a prigovor na račun u roku od 8 dana od dana prijema računa. Pretplatnik je dužan podnijeti prigovor u pisanoj formi. Prigovor na račun iz člana 11 stav 11 Pretplatnik može podnijeti u roku od 8 dana od dana preuzimanja istog ili u roku od 8 dana od dana prijema prvog narednog racuna
2. Po prigovoru Pretplatnika Davalac usluga je dužan donijeti odluku u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora i istu dostaviti Pretplatniku u pisanoj formi. Ukoliko Davalac usluga odbije prigovor ili ne odluči u datom roku od 8 dana Pretplatnik ima pravo da u roku od 15 dana podnese žalbu Agenciji.
3. U slučaju sudskog spora nadležan je sud prema mjestu zaključenja ugovora.

XII - Mjere i postupak koji se sprovode u slučaju neizmirivanja dugovanja za pružene usluge i rok u kojem se mjere sprovode

Član 19.

1. Pretplatnik se obavezuje da uredno i blagovremeno plaća račun za korišćenje usluge u skladu sa članom 11 ovih Opštih uslova.
2. Nakon isteka roka za izmirenje obaveze iz prethodnog stava, ispostavljeni račun se smatra opomenom i bez upućivanja pismenom obavještenja.
3. Ukoliko pretplatnik ne izmiri račun ni u narednom roku od 15 dana, računajući od dana kada je račun stekao svojstvo opomene, Davalac usluga će pretplatniku privremeno isključiti odlazne pozive i ostale servise (SMS, MMS, GPRS,... itd), obavještavajući ga na pouzdan način o razlozima za isto.
4. Ukoliko pretplatnik ne izmiri dospjelo potraživanje u roku od 20 dana od dana privremenog isključenja, Davalac usluga može trajno prekinuti pružanje usluga i raskinuti pretplatnički odnos, obavještavajući ga o istom.
5. Ukoliko pretplatnik ne plati zaostali dug po prethodno preduzetim aktivnostima Davaoca usluga: opomena, privremeno isključenje, trajno isključenje i raskid pretplatničkog odnosa Davalac usluga će postupak naplate potraživanja vršiti preko nadležnog organa.

XIV - Postupak zaključivanja ugovora putem sredstava komunikacije na daljinu, kao i ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija

Član 20.

1. Distancionu prodaju ili prodaju izvan poslovnih prostorija Davalac usluga će, kada se steknu uslovi, vršiti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kojim se uređuje zaštite potrošača i elektronski potpis.

XV - Završne odredbe



Član 21.

1. Na ove Opšte uslove saglasnost daje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.
2. Nakon dobijanja saglasnosti iz prethodnog stava Davalac usluga je dužan da ove Opšte uslove objavi na svojoj internet stranici (www.telekom.me) i u najmanje dvije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Crne Gore, i učiniti ih dostupnim, bez naknade, na zahtjev pretplatnika u štampanoj formi u svojim poslovnicama ili na drugi odgovarajući način.
3. Način objavljivanja informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja usluga elektronskih komunikacija propisuje Agencija.
4. Davalac usluga zadržava pravo izmjene i dopune ovih Opštih uslova u cilju prilagođavanja pozitivnim propisima i/ili tržišnim uslovima i iste će objaviti na način propisan stavom 2 ovog člana.
5. Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Opštim uslovima i Ugovorom primjenjivaće se odredbe pozitivnih propisa.

Podgorica,2014. godine
Crnogorski Telekom a.d. Podgorica